



ЭНСИЭЛИ

о Нам улууһун хаһыата о

1935 сыл алтынны 5 күнүгэр төрүттэммитэ

Тыа сирэ уонна рынок

УП МӨЛҮЙҮӨНҮНЭН КУТУПЛАР, ОТТОН КӨДЬҮҮҤ Э ХАННАНЫЙ?

От ыйын 26 күнүгэр Дьокуускайга тыа хаһаайыстыбатын министерствотун коллегията буолан ааста. Оһно 2005 с. 8 ыйын түмүктэрин кытта министри Солбуяаа ччы А. П. Самсонов, 2007-2010 сс. тыа сириг социальна-экономическай сайдыытын көндүгүтүн программатын барылын кытта министри солбуяааччы Л. И. Аммосова быһиһинэрдилэр. Хос дакылааттары В. В. Родин, «Демис» ХЭТ ген. дир., В. Е. Никифоров, «Бойом» ХЭТ директора, Д. А. Слепцов, «Анкудинка» ГУП ФАПК директора, И. И. Максимов, атыллыыр-сорутоопкалыыр киин директора, А. Т. Ноговицын, «Чурапчы» ТХПК ген. директора, онордулар.

Сыл агарыгар 2 млрд. 344 млн. солк. суулаах тыа хаһаайыстыбатын валовай бороууксуйата онордуллубут. Ынах сүөһү, сылгы ахсаана аччаабыт. Ити балаһыаньаттан тахсарга СР правительствота 13 млн. солк., итинги таһынан сүөһү аһылытын атылаһарга, тиэйргэ, уматыкка о.д.а. ороскуоттарга 87 млн. солк. эбии көрдүбүт. Утуу маһын уонна туттарыы 2004 сылын кытта тэҥнээтэххэ үрдээбит. Куурусса сымьытын сорутоопката ааспыт сыллааһар үгүөрү буолан баран, правительство сорууда кыһайан туолбатах. Сыл агарыгар үгүт субсидияттар 402,9 млн. солк. төлөммүт. Балык сорутоопката ааспыт сыллааһар 42 бырыһыан аччаабыт (1318 т).

Ыһыы иээн 2005 с. 49,4 тыһ. гектарга тэҥнээспит. Ити ааспыт сылы кытта тэҥнээтэххэ 957 гектарынан аччаабыт. Бурдук 23,7 гектарга ыһыллыбыт. Ити ааспыт сыллааһар 25 бырыһыанынан элбэх. Ыһыы иэнин Үөһээ Булуу, Нам, Ньурба, Олуксүмэ улуустара, Дьокуускай куорат аччаппыттар. Хортуоппуй 8,8 тыһ. гектарга олордуллубут. Ити 2004 с. 4 бырыһыанынан кыра. Ленскэй, Нам, Ньурба о.д.а. хортуоппуй олордуутун сарбыытыттар.

В. ВАСИЛЬЕВ

Туоһулуур — сыыппара!

ОЛОХ ТУПСАРЫГАР ХАС НАЧАЛЬНИК НААДАНЫЙ?

Норуоту «дьоллоору» эбитэ дуу, биһтэр эбии чэҥкэйи сүктэрээр дуу — федеральнай былаас быспыт сокуонунан бука бары муниципальнай, ол аата бэйэни бэйэ сапайынытыгар булгу көһөр болдохпут чугаһааттар чугаһаан иһэр. Ол курдук алтынны 16 күнүгэр бары нэһиликтэриҥиз, куораттарынан баһылыктарбытын быбардыахтаахпыт, сангалыы олоруохтаах олохпут олугун охсуохтаахпыт.

Ити да буоллар улахан былаас аччыгырдага соччо-бачча итэрэлэ суох быһылаах. Баардар, көнүл ыланнар сыһаа-халгы туттунуохтара дииллэрэ буолуо дуо... Ким билээ баары? Оттон республика президеһэ от ыйын 25 күнүттэн 2250 №-дээх ыһаабынан хайа улуус, ханнык нэһилиэк төһө муниципальнай сулууспалаах чиновниктардаах буолуохтаарын нуормалаан быспыт.

Иһнэ ғынан республика үрдүнэн 4520 муниципальнай сулууспалаах, ол иһигэр улуустар, куораттар таһымнарыгар 1184, оттон нэһиликтэриҥиз 3336 кыра-улахан чиновниктар мантан антах олохпут хайдах салааларын көрөн-истөн дьаһайахтаахтар. Эбэн эттэххэ, улуустар таһымнарыгар бу аппарат үлэтин-хамнаһын 42 персонал дьоно, 101 суоппар, 106 техулэһит хааччылаахтаах. Оттон нэһиликтэриҥиз техперсонал 410 киһи, 410 суоппар штаттара быһыллыбыт.

Биһиги улууспутугар биэр баһылык, биэр бастакы солбуяааччы, икки көһөрү солбуяааччы, биэр персоналы салайар сулууспа баһылыга, 3 управление начальнига, 2 отдел начальнига, 1 архив сэбиэдиһсэйэ, 1 комиссия эппиэттиир секретара, 1 үпкэ кылаабынай специалист, 7 атын салаалаарга кылаабынай специалисттар, 3 сүрүннүүр специалист — барыта 23 штатнай единица быһыллыбыт. Маны та-

һынан 1 муниципальнай сулууспалаах дьез аатамат үлэһит, 3 суоппар, 3 дьези көрөр-истэр техулэһит көрүлдүбүт. Иһнэ ғынан «Уруг дьезибитигэр» төбөлөөбүһн 30 киһи баар буолуохтаах.

Оттон 19 нэһиликтэ 106 муниципальнай сулууспалаах, 19 дьези-уоту көрөр-истэр үлэһит, 19 суоппар — барыта 144 үлэһит баар буолуоҕа. Атылыы улуустарга: Тааттага, Уус-Алданга, Мэҥэ-Хаҥаласка эмиз итинизхэ майгылыыр ахсааннаах муниципальнай дуоһунастарга дьоннор баар буолуохтара.

Бэчээккэ В. КАСЬЯНОВ бэлэмнээтэ

Суһал сигнал

«ЭРЭЛГЭ» ЭРЭЛ СҮТҮӨХЧЭ КҮРДУК

Угус нэһиликтэҥиз Хатырык нэһиликтэ «Эрэл» ТХПКК пуунугар Валентина Данилова үгүт туттар. Быһыл саас муус устар 7 күнүттэн үлэтин садалаабыт. Олохтоохтор үгүтэрин график быһыытын күһгэ икитэ бэйэлэрэ адалан туттаран испиттэр. Үгүт туттарааччылар муус устарга, ыам ыйыгар харчылары ылыгыттар, онтон кэлин бос, от ыйдарынаагы харчыларыттан ыгыстарын сотту-

буттар. Үгүт тутуу кэлин ыйдарга улам мөлтөөн барбыт. Ааспыт ыйга график төрдүттэн кэһиллибит. Ким хаһан туттара биллибэт буолбут.

Хатырык олохтоохтору үөскээбит балаһыаньаны улуус депутаттыгар, хаһыат общественной корреспонденнагар Альбина Куличкинага хаһыат көһүө суһаллык быһааргарыгар сорууда таабыттар.

Бэйэ информ.

КҮН-ДЬЫЛ ТУРУТА

Оптуоруньук, атырдыах ыйын 2 күнэ. Бу күн ардах күүтүллүбөт. Салгыһ баттаһына 746 мм, температура +13-+17, салгыһ сиһгэ 53%, ардааттан 2-3 м/сек. тыалырыа.

Сэрэдэ, атырдыах ыйын 3 күнэ. Күн бастакы агарыгар быстах ардыаһа, салгыһ баттаһына 752 мм, температура +10-+11, салгыһ сиһгэ 77%, хотулдуу-ардааттан 2-3 м/сек. тыалырыа.

Чөһпнэр, атырдыах ыйын 4 күнэ. Бу күн сөнүү күүтүллүбөт, былыгытаах, салгыһ баттаһына 749 мм, температура +12-+16, салгыһ сиһгэ 65%, хотулдуу-ардааттан 2 м/сек тыалырыа.

Расписание погоды www.tr5.ru

Киһи — киһиэхэ

ҮТҮӨ ҮЛЭТТЭН ОЛУК УУРУНАН

Ханнык баһарар норуот кэскилэ үүнэн иһэр оҕолоругар, ыччатыгар сытар. Ол иһин дьесаһ үлэһиттэрэ оҕону кыра саһыттан тулалыыр айылдыгыгар уонна норуотун культууратыгар-итэһиликтэргэ дьүөрөлээн иһтэргэ кыһаллаллар. Онук үлэлэх бастакы нүөмэрдээх «Солнышко» дьесаһ буолар. Сэбиэдиһсэй Матвеева Елизавета Степановна, итэһэччилэр Гаврильева Людмила Георгиевна, Чирикова Татьяна Алексеевна, Макарова Саргылана Руслановна, Готовцева Н.А., музыкальнай салайааччы Елисеев И.И., курутуун миньниһэс тоҕоойу астаах повар Феоктистова М.В. уонна оҕолорбутун көрбүт ньээһилэр биһигини, төрөһүттэри, үөрдэр курдук үлэлэһиттэра.

Мин оҕолорум иһкиһэн бастакы нүөмэрдээх «Солнышко» дьесаһка сылдьан, оҕоуола бороуогун атылаабыттар. Үлэһиттэр оҕолорбор улахан болгомтолоохтук сыһыаннаһаллар. Ол курдук подготвиельнай группа кыһыһым сылдыар кэмизгэр, эдэр иһкиһэн кэспиллээх учуутал Рожина Марианна Дмитриевна оҕолору бэлэмнээн, биһиһсайдьы биэрэн, Наташабыт 4 кылааһы туйгунуук бүтэрэн улуустары гимназияһа кирдэ, улахан уол Егор номнуо ЯГУ иһкиһсуре устудьуона.

Бу ахтыбыт үлэһиттерим оҕолору кыра саастарыттан үчүгэйдиһ иһтэллэрин ахтар тустаахпыт. Аһыһирдэбиһтэ эппиэттиир «Солнышко» дьесаһ дьиаһлээһ буоллар, өссө үрдүк таһымнаах үлэни көрдөрүө этэ дии саһыһбыһ. Биһигин көстөрүн курдук, дьесаһ дьиаһтэ сууллубут, олох ууга тимиһэн, киһи оҕону адалан сырытыннарыан куттанар буолбут.

Сырдык сулуһ буолбут дьоннорбутун, өйдөөн-санаан аһарытык эбэһиниһсээһит. Дьесаһ, оҕоуола үлэһиттэрэ оҕолорбут олоххо бэлэм уонна киһигэр биһиһлээх буолалларын туһугар элбэһи онороллор, манһык үлэһиттэр баар буоланнар оҕолорбут үгүһү ситиһэллэр.

Эһиһхэ, күндүтүк саһыһ дьоммутугар, чэһиги доруобуйаны, үлэһитигэр, олоххутугар ситиһиллэри баһарабыт.

Ийэлэрэ Саргылаана Бочкаревс эбэлэрэ Мария Мыреева

Эрэдээх этигэс

ДЬОКУУСКАЙ КИРДЭЭХ УУТА

250 тыһ. нэһиликтэҥиз Дьокуускай куорат канализацията, бөрөһыһа өрүскэ кутулла олорор. Бу туһунан бары биһэн олорубут. «Браса иһэр уу» туһунан атын улуустарга үлэ баран, сири дьөлүтэ үгүттээн, тиһиһиһсөөтүөх уутунан хааччылаах курдуктар. Чэ, баар улуус бэйэһиниһсээтүөх уутунан куттамматын даһаны, онтон бу өрүһсүт уутугар тохтоло суох кутуллар иһк-саах кэһи баһарар долгутуон сөп.

Өрүс балыга илиһтигтээх дииллэр. Улуустаағы санэпиднаһзор балыгы бэйэтэ кыһайан тутпат, эмиз даһаны рыбнаһзорунан «быччаччы» туттаран ылан бэрэбиһсээһэбитэ иһиллибэт. Хата илиһтигтээх балыгы булгаабыт браконьер аатырар. Өрүс уутун уу баһар массьыһанан бастаран бэрэбиһсээһи күн аайы да оноруон сөп этэ. Ол онуугар саһа ыла бөүөбэйдээн иһпит, ветеринарнай чинчийиһи барбытэти, үгүтэ аһыһаһпаһка бөүу, араас санитарнай кирдөөлүһринэн эрийэн-мускуйан ыстырааһтыахпыт дьоннэр суһуруһаналлар.

Дьиниһэн, улуустарын туһугар ыһылдыр бары сулууспалар Дьокуускай Даркылааһар араһсыбаһка хоно да сытан айдаараллара буоллар, син туох эрэ таһсыах этэ. Кыһахтары онно холонон көрүө эһилэр буоллаһа. Сорох сулууспалар ол куһтар сирдэриһ көрө илиһтэр, билбөттэрэ буолуо дьез сэрэһэйһэн. Эколо-

гия, рыбнаһзор, санэпидстанция, ветстанция, охотобщество, депутаттар, баһылыктар куттанар буоллаһтарына, ГАИ милиһсээһилэри иһдэһбаран бөһсөр кэмнэрэ кэллэ. Доруобуйа харыһтабыла билон эрдэһ да, уриһанан эмтөһни дьаһлыга кэлбиттиһтэн, бары уоскуйан хааллылар.

Мия билэрбиһэн Мэҥэ-Хаһгалас Суола дьезиһуһн, халаанһыһр элбөх уулаах үрөһиһн сүһнүһн 9 бөһүөлөк олорор. Хас нэһиликтэ аайы үрөһхэ иһки-саағы тохлот, үрөһи киртиһлэт туһугар үлэ барар. Үрөх халаанһан уу таһаарыгыт куөлэриһтэһн, аһан олораллор. Саас уу кэлбөтөһнэ иһэр уу саһтааһа аһыһыһр, үрөх уута эһтэһн дьүдэйиһбарар. Онно бөүу, иһки-саағы куптаһтар. Онон Өлүһнэ эбэбит уутун харыһтыһырга бары туруһуоһу!

Бу доруобуйа, олох туһугар «Алросса» үбүттэн туһанар ордук суолтааһа. Нам ыһаһар Дьокуускай мэра Илья Михайльчук эһиги куорат уһа кыһата болаһыт дьезбитэ иһтэргэ үчүгэй этэ, «туохтаах» ууну иһэрбиттиһ эмиз толкуйдуоһка баара. Дьокуускай күн-түүн нэһиликтэһнэһ этэ эбиһлэ туһар. Оһно эһиһ Жатай нефтебазатыһн кирэ иһиһнэх сытар.

Дьокуускай кирдээх уутун хаста да суруйдум. Кэлэр көлүһнэ доруобуйатыһн туһугар баар ким эмэ өйдөөһөй дьез хатылаатым.

К. ЕРЕМЕЕВ, 1 Хомуһтааһ

« 0 1 » с э р э т э р О О Х О Л Б О Ъ У Н О Н О С Т У У Т Т А Н С А Ъ А Л А Н А Р

Уһун кыһынаах чымаан дьыбардаах Саха сирэ ирбэт чэинээх добуу тонноох. Илин улуустарга - 2 миэтэрэ кэригэ, хоту - миэтэрэни кыайбат диригнэ. Россияга курдук тааһы-кумаары дьаптайаат оһох тутуллубат. 3-4 туюнна ыарахан ыһааһынаах кирпэ иттигэччи мерзлотаны ириэрэн күөрэ-лаңкы барар. Биһиэхэ киппииччэ оһох мас сыттыктарга өндөччү көтөбүллэ олордуллан түгэс сөрүүжэтинэр буоллаһына сатанар. Лежка былаахы-лара 1-2 см. арыгтана сааллар (азор дла снятия тепла фундамента). Оттуллар эбэтэр газ горелката угуллар айагар дириг халтаһынан 7 эрээт кыһыл кирпиччэ ууруллар. Шлакблогунан эбэтэр огнеупорнайынан солбуйуу эмиз сатамат. Теплопроводностара урдук. Граф Бизергэр шлакоблок халыга үс эрээт кирпиччэни толуйарын суоттан олдохтоммут уохтаах оттукка холбонмут оһох алын маһа будулуя буруолаабыта. Хаһаайын Намтан суһал көмөнү ыгыран олгөмнүк уу кутуллан 4 квартира-лаах дьиз быһаамыта. Огнеупор-

найынан «күөх төлөн» күлүмүрдүүр көмүлүөгүнэн иһэ обмуровкалар. Эрөкүйүү үөһүгэр атын кирпиччэ тулуйбат. Уһун угуттуур хочуол кирпиччэ оһоххо холоотоххо быдан чэпчөкү ыһааһынаах. Кыра сылытааччынын киһи көгүл көтөбүлүн сөп. Обүгэтин курдук баттаахха матаалдыбат, үктээтэххэ күөгүл-дүйбэт модун буор тону ууларымтыата суох. Тьын суолталаах ытык кыһааны онун булларага бастаан кэтэвинээр мас эркин тэинигэ барыллар. Буруо сүжүкүллар хорук холлороон конденсат сборниктаах турбатын таһаата асбест уонна тимири илнэ көмүскэллээх эниэттэн 38 см тэитиллэнгэ хаачыллахтаах. 12 см көгүттөөх кирпиччэни тутуллубат сыбамыт ураа 25 см диэри чугаһыттылан сөп. Сорохтор штука туркалаах эркин ыһааһынааһыны хос ороскуоттууру курдук саһыыллар. Кылэ-кэй бөрүһүн суоһу-сыралары халтарыга ханарытар аналлаах. Бу СНиП (ТНУОБ) нуорматыгар уонна газ хаһаайытыбатын быраабы-

латыгар чопчу суруллан тустаах уоруктаахтарын араагыччылаһар ыһы-кэрдий эбээт. Итигибит уу эргийрин тупсарарга хочуолу төһө кыалларынан алараа туруорарга дьулуһааччылар. Диригник түһэригэ газ горелката салһын тийбэт эйгэтигэр тууйулла үлэлир. Онуоха оһох уохтаах отуга ситэ сизэмккэ, толору умай-бакка сылыттылаах кыамтата намыһыр уодаһынаах куттала улаатар. Сылдьан сылыктааһынча аһыгы уостубат уоттаах холумтаны муоста таһымыттан 30-40 см намыһахтык олордуу табыгастаах курдук. Маныаха газ горелкатын иннигэр 1 миэтэрэлээх тэитири оһохулууоһаах (однострояная отступка). Уот уһутаагы алла чабыллар, түллэ тэбэр түгүннээх (газовый хлопок). Угуттаах хочуол икки ойворһунан 30-туу см кэннигэр миэтэрэ анара аргыстаныахтаах. Оһуһах эмиз чөмүһүнэр эбэтэр мас ытыыстанан баран үөһэ этилибит ньыманан хаттыктанар.

А. НОВОГРОДОВ

К Э Р И Э С Т Э Б И Л



үлэсэ завучтаабыта. Уччууал идэтигэр уурайан, билигити оһох сиринэн предприниматель үлэтинэн дьарыктаммыта. Табыллыбыт кэмигэр кыаммат-түгэммэт дьонго элбэхтик көмөлөһөрө, киһи кыһалбатын өйдүүрэ.

Аба быһыытынан төрөппүт оболоругар олус амарах этэ. Бүлүүгэ хаапбыт оболоругар өрүү тардыһара, сибээстэһэ сатыыра. Кыһыһыгар Кэрэ-чээнэ аһынан-тан аһынан көмөлөһөрө, үөрэбин өйүүрэ. Кыра кыһыһыгар Маайада ити тапталын анаабыта. Кинини көрөн-харайан улаатынарбыта, таһара табатын курдук таһыннанан бэйэтин кытта өрүү илдээ сылдыра. Күнэ кинитэн таһара, элбэххэ үөрөппитэ, күүлэйдэппитэ. Абаларын амарах тапталын оболоро күнүэтэ саньыллар, ахталлар.

Ганя олохтон мэлдьи үчүгэйи күүтэрэ, эрэнэрэ, санаатын хаһан да түһэрбэт этэ. Кини түргэн-тарбан тутуулаах, кини интэрээстээх, дириг биллээх, тугу барытын сатыыр дэгиттэр дьобурдаах этэ. Асчыт барда этэ: ыһынан астаабыт аһа олус миннигэс буолара. Ордук «Медовый» торду, бэрэкини табыллан астыыра. Оннообор Дьокуускайга телеконкурса ас астааһыныгар бастаан турардаах.

Биһиги Ганябыт олус кылгас олбуу олорон барда эрээрэ, олох аһыһытын уулуунун барытын амсайда. Кини эйбээс табаарыс, иһирэх санаалаах оһо, амарах аба, убаастанар уччууал, бэринилээх доһор, дьулуурдаах спортсмен быһыытынан киһиэхэ барытыгар холобур буолар киһи. Кини сэргэх сэбэрэтэ, сэргэйдийэн хаамара, көнө, үтө майгыта өйгө-сүрэххэ үчүгэй эрэ өйдөбүлү хаалларыба, өрүү тыһынаах буолуоһа.

Төрөппүтэрэ, аймахтара, табаарыстары

Өспөккө, өлбөөдүйбэжэ, сүрэхтэн сүрэххэ сылдыа... Ханнык да сымнабас, сылаас тыл ыар аһыны мунуруппэт эрээрэ, дьон үтө тыһын, өйөбүлүн күүһүнэн олох салбанар... Таптыыр уолбун, харыһыйар, кыһамнылаах убайбытын, быраапытын, сизэммитин - Ваня Баишевы ыарахан ыарыы содулуттан баара-суоһа 24 сааһыгар күн сириттэн сүтэрбиһит, былабайга былдыаппытыт, атырдыах ыйын 3 күнүгэр 40 хонуга буолар.

Ванюка (биһиги аймах таптаан итинник ааттырыбыт) оһо эрдэбиттэн майгытын туппутунан улааппыта. Чуордууһаах, үлэсэ-хамнаска, олох-



хо дьулуурдаах этэ. Дьингээх эркинили дуоспуруннааба, кыраба-кыаммакка, кырдыбаастарга олус болгомотолооһо, аймахтарыгар истин сыһыаннааба. I Хомуस्ताах орто оскуолатыгар үөрэнэ сылдьан дьарыктанан хапсабайга, ыстангаба, кэлин мас тардыһытыгар уонна кинирэни анһыһыга мизстэлэһэн, чэхчы да кыахтаабын көрдөрбүтэ.

Обоһут доруобуйата төһө да мөлтөбүн иһин, ону ол дизбэжэ, табаарыстарын, дьонун кыһалаларынан бүтэһик күнүгэр тиниэ олорбута. Ситиһигиттэн үөрээрэ, баарынан хайгыра эбэтэр сэмэлиэрэ, сүбэлиэрэ-ити барыта кини судургутун, көнө сүрүннээбин бэлэһээрэ. Ванюка кыра эрдэбиттэн булка наһаа тардыһар этэ. Бултуу барарыгар сүргэтэ көтөбүллэн, олох эрдэттэн тэринээрэ, олохтоохтук онгосторо. Уччууалын, аба табаарыһын Федор Иванович Новгородовы кытта сылдьан кустуурун-куобахтырынын, балыктырынын туохтан да ордороро. Куруук бэйэ-бэйэбитин өйдөһөн, олус тапсан сылдыабыт дьин кэспирэ.

Олоххо тардыһы, тулуур, дьулуур күүһэ, сырдыгы эрэ ыраланы барытын кыһынаа дизбиһит ханна баарый! Олох онһоһуута, эрэй эргийэрэ онук быһылаах. Ол да буоллар олох салбанар. Ванюкабыт ыра санаатын эрэнэр, элбэги эрэнээрэ убайа Дьулус, таптыыр быраата Игорь уонна балта Ньургуйаана толоруохтара.

Кутурбанаах, аһыһаах күнэрибитин, ыар сүтүкүтүн тэнгэ үлэстэбит, өй-санаа, сүбэ-ама өттүнэн көмөлөспүт амарах санаалаах дьоммутугар-сэргэбитигэр, оһо сааһын доһотторугар махтанабыт, этэнгэ буолупт!

Ийэтэ, биргэ төрөбүттэрэ, аймахтара



ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

Разыскивается Елшин Вячеслав Владимирович, 1973 г.р., который 23 мая 2005 г. уехал на рыбалку на 41 км Вилюйского тракта и пропал без вести. В последний раз его видели 26 мая на 45 км. Возможна потеря памяти. Лиц, знающих что-либо о нем или его местонахождении, просьба позвонить в г. Якутск по тел.: 736008, 45-48-10, 22-52-07, 42-01-51. Может находиться в Намском улусе в районе р. Кенкеме (Тастах, Салбанцы и др.). Избегает встреч с людьми.

Тел. в г. Якутске (дополнит.): 89142203675, 36-59-73, 36-59-28, 36-85-60, «02» в Намцах.

БИЛЭРИИЛЭР РЕКЛАМА

В магазине «Байылыат» новое поступление: грабли конные, рубероид, ДВП, стекло оконное, шифер 6-валковый, холодильники, морозильники, эл. плиты, телевизоры, стиральные машины, газовые плиты, центрифуги, шлифовальные машины, станки деревообрабатывающие, пилы отрезные, пилы циркулярные, пилы лобзиковые, станки точильные, краски, плиты пенные.

Мы ждем вас по адресу: с. Намцы, ул. Советская, 15. Обращаться по тел.: 42-7-65

В связи с уходом в отпуск нотариуса Намского нотариального округа с 1 августа 2005 г. по 12 сентября 2005 г. по всем нотариальным действиям, кроме наследственных дел и отчуждения недвижимости, обращаться в нотариальные конторы г. Якутска.

Продается автомашина «Жигули» 2000 г. выпуска в отличном состоянии за 80 тыс. рублей, половину можно пиломатериалами. Звонить по тел. 42-8-50

Продаем резиновые лодки 2-хместные-5500 рб. с доставкой. Купим КРС на мясо целиком. Услуги автомашин «ГАЗ-53», «УАЗ» -санитарка. Тел. 26-267.

Продается «Урал-5557» -колхозник. Тел. 41-687.

Тыһынаахтыы ынах суоһу тугабыт. Сыаната көлсөтиннэн, төлөбүрэ тута мизэстэтигэр. 774-861

Срочно продаются частный дом в центре с. Намцы и 3-комнатная квартира в панельном доме в р-не магазина «Юбилейный». Цена по договоренности. Тел. 43-34-10 (вечером), 89142733238.

Атыһыланар көлө ат, 7 саастаах (ыһыыр, сахалыы кыһынны сыарға). Сыаната 40 тыһ. солк. Тел. 27-2-19 (посредник), кизһэ 8 чаас кэнниттэн.

Утерьянный паспорт 9802 №533263, выданный УВД г. Якутска, на имя Лукиной Дарии Егоровны считать недействительным.

Күн күбэй ийбигит, тапталлаах эбэбит, хос эбэбит, үлэ, тыыл ветерана, Модут нэһилиэгин олохтооһо	Партизан нэһилиэгин олохтоох дьаһалтата, ветеранарын совета нэһилиэк ытык кырдыбаһа, тыыл, үлэ ветерана
ПОПОВА Матрена Михайловна бу дь. от ыйын 28 күнүгэр уһун ыарахан ыарыһыттан 75 сааһыгар олохтон туорабытын бары билэр дьоммутугар, аймахтарыбылгар курутууан туран биллэрбитэ.	ПРАСКОВЬЯ Иосифовна уһун ыараха ыарыһыттан өлбүтүнэн оболоругар, сизэнэригэр, хос сизэнэригэр, чугас дьонугар дириг кутурбаммытын тизэрдибит.
Оболоро, кийинтэре, кутуэттэре, сизэнэрэ, хос сизэнэрэ	I Хомуस्ताах орто оскуолатын уччууалыгар Яковлева Валентина Павловнага, оболоругар, аймахтарыгар тапталлаах ийэтэ, эбэлэра
Модут «Кэнчээр» оһо сэдэн итинчигэр Попова Екатерина Семеновнага, сизэнигэр Оленкага тапталлаах ийэлэрэ, эбэлэрэ, үлэ, тыыл ветерана	ПРАСКОВЬЯ Иосифовна ыарахан ыарыһыттан өлбүтүнэн дириг кутурбаммытын тизэрдибит.
ПОПОВА Матрена Михайловна бу дь. от ыйын 28 күнүгэр уһун ыарахан ыарыһыттан өлбүтүнэн дириг кутурбаммытын тизэрдибит.	Оскуола коллективэ
Детсад администрацията, профкома	Кундүтүк саньыр эднийбитигэр Ксения Николаевнага, кутуөлүтүгэр Петр Григорьевич Сергеевтарга, кинилэр оболоругар таптыыр уоллара, бырааттара
Кунду кутуөлүтүгэр Кизсага, кэргэнигэр, оболоругар, биргэ төрөбүттүгэр тапталлаах ийэлэрэ, эбэлэрэ, үлэ, тыыл ветерана	КОЛЯ бу орто дойдуттан хомотолоохтук барбытыгар дириг кутурбаммытын тизэрдибит. Намтан Эверстовтар дьиз кэргэттэра
ПОПОВА Матрена Михайловна уһун ыарахан ыарыһыттан өлбүтүнэн дириг кутурбаммытын тизэрдибит.	Убаастыыр дьоммутугар Ксения Николаевнага, Петр Григорьевичка уонна оболоругар, сизэнэригэр, аймахтарыгар таптыыр оболоро, бырааттара
«Намгаэстрой» ХЭТ администрацията, профкома тарилта үлэһитигэр Попов Иннокентий Семеновичка, кэргэнигэр, оболоругар, чугас дьонугар, тапталлаах ийэлэрэ, эбэлэрэ	НИКОЛАЙ (Кока) хомотолоохтук күн сириттэн барбытынан дириг кутурбаммытын тизэрдибит.
ПОПОВА Матрена Михайловна уһун ыарахан ыарыһыттан өлбүтүнэн дириг кутурбаммытын тизэрдибит.	Жирковтар, Прокольваттар, Атласовтар, Акимовтар, Константиновтар, Дьячковскайдар, Мухомоновтар
«Нам улууһа» муниципальной тарилли дьаһалтата тарилта үлэһитигэр Макарова Надежда Павловнага ийэтэ, тыыл, үлэ ветерана, Партизан нэһилиэгин олохтооһо	Савасыт тухары алтыһыт чугас малларытыгар, табаарыстарытыгар Ксения Николаевнага, Петр Григорьевич Сергеевтарга, эднийдэригэр, аймахтарыгар тапталлаах уоллара, бырааттара
ГАВРИЛЬЕВА Прасковья Иосифовна өлбүтүнэн дириг кутурбаммытын тизэрдибит.	КОЛЯ соһумардык эдэр сааһыгар бу олохтон барбытынан дириг кутурбаммытын тизэрдибит, аһыһытын тэнгэ үлэстэбит.
I Хомуस्ताах олохтооһо, «Мичээр» оһо үгкүү народнай ансамблын ылуускига	Атласовтар, Сергучевтар
хомотолоохтук күн сириттэн барбытынан ийэтигэр, абатыгар, эднийдэригэр, аймахтарыгар дириг кутурбаммытын тизэрдибит.	СЕРГЕЕВ Николай Петрович
	«Мичээр» о. у. н. а. коллективэ

Редактор В.Г. Касьянов
ОТДЕЛЛАР: информация, сурук, төрүт культура — 41496; ; бухгалтерия — 41332; факс — 41332; иллюстрация уонна реклама (секретариат), редакционной издательской система — 41141

Тэрийэн таһарааччылар: СР Правительствота, «Нам улууһун «Энсиэли» хаһыат редакцията» государственной учреждение. Маассабай информация средстволарын туһунан РФ сокуоннарын туһулуу контуруоллуур уонна регистрациаллар РФ бачэжэ Госкомтетунан СР региональной управлениетыгар 2003 с. бас ыйын 20 күнүгэр регистрациаллаһыт нүөмэрэ — ПИ №19-0428.
Сурукка ааксытын-суолгутун, үлэһитин, дьизэрт аадырыһын чопчу ыйыт. Редакцияҥыгар бит суруктар төһөрүллүбэттэр. Автор этэрэ хаһыат санаатыннын мэлдьи биир буолбат.
«ЭНСИЭЛИ» - Нам улууһун хаһыата.
678380, Саха Республиката, Нам с., Заложной ул. 4.
E-mail: editor@namtsy.sakha.ru

«Энсиэли» хаһыат редакционной-издательской ситимигэр талыһына уонна таһыһына. Хаһыат Дьокуускайга «Сахаполиграфиздат» НИИП бачэжэтинэ, Орджоникидзе ул. 38. Формата А3 Кээмэйэ 1,0 бачэжэ ливс. Көһүл сыһынан атыһыланар
Индекс — 54889. Тираһа — 1564
Бачэжэ илии баттанна — 12:00 ч. 01.08.2005
Сахааһын №-пэ — 99